



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



## STUDIJE MANADŽMENTA – Podgorica

### Teorija analize i instrumenti analize



1



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

Ekomska analiza



Ekomska analiza se smatra efikasnim instrumentom upravljanja

**“analysis”** – na gr kom jeziku zna i rastavljanje, raš lanjivanje.

Kona an cilj ekomske analize nije raš lanjivanje , nego je raš lanjivanje sredstvo kojim se ekomska analiza služi da bi otkrila injenice koje istražuje.

Smisao ekomske analize je više u sintezi, tj. u donošenju zaklu aka o karakteristikama injenica koje smo analiti kim metodama utvrdili.

2

1



Ekomska analiza poslovanja preduze a predstavlja raš lanjivanje ekonomskih pojava i injenica u cilju ispitivanja i otkrivanja disproporcija u procesu kombinovanja proizvodnih faktora.

3



Predmet analize može biti **stanje** ili **pojava**.

Stanje je okon an nastanak pojave – stati an predmet nastao dinami noš u pojave

Pojava je uvek dinami na, kvalitativni i kvantitativni odnos elemenata koji dovode do pojave nije dobio stalnost, on se još uvek menja, zbog ega je i sama pojava u razvoju.

**Stanje je “proizvod” pojave, dok je pojava “u inak” elemenata.**

4



- statička analiza**
- dinamička analiza**

5



### **Statička analiza**

Kad je premet analize stanje – analizom se identificuje šta je dovele do takvog stanja.

Objašnjava se kako je nastalo stanje.

npr. likvidnost

6



Ako je predmet analize **stanje**, putem raš lanjivanja identifikuju se pojave koje su dovele do takvog stanja – stati ka analiza.

7



**Dinami ka analiza** je okrenuta posmatranju u odre enoj vremenskoj dimenziji, a ne trenutku.

Ona razotkriva procese koje su se odvijala tokom vremenskog perioda i iz njih je kao njihova posledica nastalo stanje, odnosno pojava.

8



### Dinami ka analiza

Analizira pojave u vremenskoj dimenziji.

Razotkriva proces koji se odvijao iz koga je posledica stanje

Nije cilj uo iti pojavu nego:

\*ispitati kvalitet i kvantitet elemenata

Slika stanja je potpuno objašnjena – otkriva proces nastanka - uzrok

Analiza se služi deduktivnim metodom – od opštег ka pojedina nom (bilans, zaklju ni list, glavna knjiga, anliti ki ra uni, nalog za knjiženje, dokument.... )



Koristi se i induktivni metod - od pojedinacnog ka opstem jedan po jedan.

- teško se uo avaju kauzalne veze izme u elemenata, pojava i stanja

koristi se jer :

- skra uje vreme
- važno je skrenuti pažnju na selekciju elemenata

Sinteza – kod predlog rešenja

Npr. ako imamo gubitak - rešenje



Do različitih vrsta ekonomske analize dolazi se uglavnom zbog:

- različitiosti predmeta istraživanja
- različitih mogućnosti istraživanja

11



#### Vrste analiza:

- Eksterne ekonomske analize
  - Interne ekonomske analize
- Kompleksne ekonomske analize
- Parcijalne ekonomske analize
- ❖ Kvalitativne ekonomske analize
- ❖ Kvantitativne ekonomske analize
- Statičke ekonomske analize
- Dinamičke ekonomske analize

12



**Analiza je nau ni metod objašnjenja stanja odnosno pojava, njen predmet ispitivanja je složen, može biti stati ka i dinami ka služi se deduktivnim i induktivnim metodom i po pravilu završava sintezom.**

**Svrhom analize bilansa odre uje se namjena analize, odnosno odre uje se zašto će analiza biti korisna.**



**Analiza bilansa ima specifi nosti**

**1. olakšavajuće**

- bilans je iskazan u istoj mernoj jedinici
- kvalitativno i kvantitativno iskazan

**2. otežavajuće**

- elementi su iskazani vrednosno pa je teže raslanjivanje zbog homogenosti
- promena vrednost novane jedinice

**u analizu se uvode novane jedinice**

**ex ante i ex post analiza**



## Svrha – cilj – zadaci, nijesu sinonim

Namjena analize bilansa:

- u poslovne svrhe
- u naučne svrhe

15



## ANALIZA BILANSA U POSLOVNE SVRHE

Bilans je podloga za donošenje poslovnih odluka.  
U procesu odlučivanja Peter Druker navodi pet faza.

1. definisanje problema
2. analiza problema
3. sastavljanje alternativnih rešenja
4. izbor najboljeg rešenja
5. pretvaranje odluke u akciju

16



## Poslovne odluke mogu se posmatrati ovako:

### sa stanovišta donosioča

- upravlja ke
  - rukovode e
- ### sa stanovišta akcije
- odluke koje izazivaju nove akcije
  - odluke koje ne izazivaju nove akcije

17



### sa stanovišta vremena realizacije:

- trenutne
- kratkoro ne
- srednjoro ne
- dugoro ne

### sa stanovišta namjene:

- kapaciteta
- kadrova
- snabdevanja
- proizvodnje- usluga
- prodaje
- finansiranja
- organizacije
- obra una finansijaskog rezultata
- raspodjele

18



## ANALIZA BILANSA U NAU NE SVRHE

Dekart je to formulisao ovako:

- kao istina može se prihvati samo ono što je nepobitno dokazano kao takvo
- u svakom problemu analizirati faktore koji ga sa injavaju
- idu i od prostog ka složenom izvršiti sintezu faktora utvr enih analizom
- izvršiti potpuno nabranje i sa initijalni pregled da bi se mogla izvršiti kontrola da li je šta izostavljeno



## ANALIZA BILANSA U NAU NE SVRHE

Cilj analize je otkrivanje zakonitosti po kojima se pojave događaju i zakonitosti koje vladaju među pojavnama.

Tvrđnje koje su dokazane naučnom metodom postaju **zakoni, pravila ili načela**.

J. Robinson " kutija sa alatom za istraživanje"



Cilj analize bilansa je:

- analiza finansijskog rezultata**
- analiza finansijskog položaja**



Brojeve kao sredstva ekonomske analize dijelimo:

**Apsolutni brojevi**

- **Osnovni absolutni brojevi**
- **Izvedeni absolutni brojevi**

**Relativni brojevi**

- **Odnosni brojevi**
- **Indeksni brojevi**
- **Strukturni brojevi (brojevi sastava)**



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Osnovni absolutni brojevi** dobijaju se **snimanjem** (mjerenjem, brojanjem)

**Izvedeni absolutni brojevi** dobijaju se **ra unskim operacijama.** (sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i dijeljenjem)

(voditi ra una da li su podaci iskazani brojevima homogeni)

23



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Naj eš e koriš eni izvedeni absolutni brojevi su **razlike** (rasponi, diferencije, odstupanja).

Ovi brojevi iskazuju razlike izme u dvije pojave ili razliku iste pojave u dva razli ita obra unska perioda.

Mogu nastati na dva na ina:

- **Kao rezultanta kretanja u jednom smjeru**
- **Kao rezultanta kretanja u suprotnim smjerovima**

Pra enjem razlika mogu se izvesti zaklju ci o intezitetu promjena, brzini razvoja i pravcima kretanja odre ene pojave

24



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

Sredstva – instrumenti analize bilansa



Proizvodnja	Količina u t	Vrijednost u €
Ostvareno	1.000	2.000.000
Planirano	1.100	2.150.000
Nije ostvareno	100	150.000

25



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

Sredstva – instrumenti analize bilansa



Godišnja proizvodnja	Vrijednost u €
2010.	400.000
2011.	500.000
Rast proizvodnje	25 %

26



godina	Broj zaposlenih
2010.	500
2011.	650
Rast zaposlenosti	30 %

27



	Proizvodnja po radniku (proizvodnja / broj radnika)
2010.	80.000
2011.	76.923
produktivnost	- 3,85

28



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Ako iz absolutnih brojeva dijeljenjem izvedu koeficijenti dobijamo relativne brojeve

### RELATIVNI BROJEVI:

- **Odnosni brojevi**
- **Indeksni brojevi**
- **Strukturalni brojevi (brojevi satava)**



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Odnosni brojevi su koli nici dobijeni iz odnosa brojeva koji pripadaju različitim skupinama.

Odnosne brojeve dijelimo na:

- **Prosjeke**
- **Kvote (postotke ili procente)**
- **Pokazatelje (razmjere, "ratios", mjeri kvaliteta)**



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Projek** – rezultat odnosa između uzbira vrijednosti obilježja nekog skupa jedinica i broja jedinica u tom skupu.

**Kvota (postotak)** se dobija kada se kolnik dva obilježja izraženih istom mjerom jedinicom pomnoži sa 100

Kod kvote se uvijek radi o stavljanju u odnos dvije veličine izražene istom jedinicom mjeru.

(na svakih 100 kg robe manjak iznosi 5 kg ili 5 %)

31



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Razmjere**

Do razmjere se dolazi ako se dvije ili više veličina koje su izražene apsolutnim brojem krata istim brojevima sve do one mjeru kada više nema mogućnosti da se vrši dalje skraćivanje istim brojem.

**(obrtna sredstva 20.000.000 : kratkoročne obaveze 2.000.000)**

**(10 : 1)**

32



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Pokazatelji - **racio brojevi** se dobijaju kao odnos između dvije pojave koje stoe u nekoj međusobnoj zavisnosti, tj. kod kojih jedna pojava uslovjava drugu.

Npr. Za svakih 5 sati radnik preradi 2 tone sirovine. Utrošak sirovine izrazili bi sledećim racionalnim brojem:

(2 tone/5 radnih sati=0,4 tone po radnom satu)

33



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Neka pravila racionalnih brojeva.

- **Uzrok promjene racio broja može da bude posledica promjene u jednoj ili drugoj pojavi**
- **Racionalni brojevi vezuju sve promjene za dvije pojave koje su međusobno uslovljene.**
- **Racio brojevi sužavaju područje istraživanja, jer se uzroci vezuju za veličine stavljene u međusobnu zavisnost**
- **Racio brojevi imaju svoj smisao i kao recipročne vrijednosti**

34



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Indeksni brojevi – njima prikazujemo dinamiku pojave u odnosu na određeni polazni period.**

Osnova koja nam služi kao baza posmatranja označava se indeksom 100. Pojava koja se upoređuje sa bazom iskazuje se indeksom u odnosu na bazu.

Indeksne brojave dijelimo (s obzirom na bazu):

- Indekse sa stalnom bazom
- Indekse sa promjenljivom bazom (veržni ili lančani indeksi)

35



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

## Agregatni indeksni brojevi

Ako je svojstvo neke pojave ili nekog skupa pojava izraženih kao proizvod dva ili više elementa, tada to svojstvo zovemo agregatom. Indeksni brojevi izrađeni iz aggregata nazivaju se agregatni ili skupni indeksni brojevi

Mogu biti:

- Agregatni indeksi sa dva faktora
- Agregatni indeksi sa tri faktora

36



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

### Strukturni brojevi (brojevi satava) - procenti

Strukturni brojevi nam pokazuju u kojim djelova u cijelini

Cjelinu koju ispitujemo prikazujemo kao 100 %

37



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

### Strukturni brojevi (brojevi satava)

- **Analiza strukture ima smisla ako svi djelovi zasitno predstavljaju neku cjelinu.**
- **Analiza strukture je ispravna ako iz nje nije izostavljen ni jedan dio cjeline.**
- **Da bi analiza strukture bila tačna, članovi cjeline moraju biti integralni i homogeni.**
- **Ni jedan dio cjeline ne može imati isto apsolutno obilježje koje ima i cjelina.**

38



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Zadati brojevi**

- Planirani brojevi
- Normalni brojevi
- Standardni brojevi
- Ključni brojevi
- Reprezentativni brojevi

39



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Zadati brojevi se mogu utvrditi na nekoliko načina:

- Zadati brojevi su uslovljeni prirodnim ili tehničkim ogranicenjima
- Zadati brojevi se utvrđuju po vlastitom nalogu
- Zadati brojevi se utvrđuju kalkulativno (standardi)
- Zadati brojevi se izvode iz brojeva ostvarenih u ranijim periodima (normalni brojevi, srednji brojevi)

40



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Prosjeci**

Prosječni je tip na vrijednost koja ima za cilj da zbroji ili opiše masu podataka.

Prosječni je mjeri lokacije centralne tendencije.

- **Aritmetička sredina**
- **Geometrijska sredina**
- **Kvadratna sredina**
- **Modus**
- **Medijana**

41



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Metode analize:**

- Metod raščlanjivanja**
- Metod izbora jedinice mjer**
- Metod upoređivanja (komparacije)**

42



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Metod raš lanjivanja** **Raš lanjivanje po predmetu**

Složeni predmeti se raš lanjuju na predmete koji su manje složeni, odnosno na predmete koji imaju iste karakteristike ili obilježja.

- Primjer: HOV se raš lanjuju prema vrsti. (svaka vrsta predmet)

43



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Metod Metod izbora jedinice mjere**

Da bi se izvršilo mjerjenje moraju postojati dvije veličine:

- Jedinica mjere
- Masa koja se mjeri

Da bi mjerjenje bilo realno jedinica i masa moraju:

- ista obilježja, odnosno karakteristike
- moraju biti izraženi istom jedinicom mjere
- Jedinice mjere moraju imati istu vrijednost

44



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Metod Metod izbora jedinice mjere****Ista obilježja jedinice mjere i mase koja se mjeri:**

Ove dvije veličine moraju kvantitativno izražavati isti predmet.

**Primjer:**

- Proizvodnja u preduzeću A – 100 € broj radnika 10
- Proizvodnja u preduzeću B 150 €, broj radnika 16

45



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Ista jedinica mjere i mase koja se mjeri:****Primjer:**

Neko preduzeće je 2014. godine izvezlo u njemačku robu u vrijednosti 1.000.000 € a u 2015. godini u SAD 1.500.000\$.

46



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

Ista vrijednost jedinice mjere i mase koja se mjeri:

**Svo  
enje nov  
nih jedinica na istu kupovnu mo :**

Ograni  
enja:

- vremenska vrijednost novca
- inflacija

47



## Sredstva – instrumenti analize bilansa

**Metod upore  
ivanja:**

- vremensko pore  
enje
- prostorno (eksterno) pore  
enje

48